



**PRIJAVA
ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA**

I Opći podaci o firmi - poslodavcu

1. Naziv firme – poslodavca _____

Sjedište (općina), ulica i broj _____

Djelatnost _____

Identifikacioni broj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Da li ste korisnik programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili Općina? _____

2. Ovlaštena osoba _____

3. Telefon: _____

Faks,e-mail: _____

4. Kontakt osoba _____

5. Datum i mjesto registracije _____

6. Ukupan broj zaposlenih _____

Od toga na određeno vrijeme _____

PRIJAVA POTREBA ZA NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati sufinansirana osoba	Broj osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Mjesečna neto plaća
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Uz prijavu za učešće za sufinansiranje zapošljavanja podnosi:

- a) Rješenje o registraciji nadležnog registarskog suda za pravna lica,
- b) Rješenje o obavljanju djelatnosti općinskog organa uprave za fizička lica – samostalne poduzetnike;
- c) Uvjerenje o izmirenim obavezama uplate javnih prihoda, Potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru - ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva;
- d) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti,
- e) Potvrda Nadležne Porezne uprave o broju zaposlenih i otpuštenih radnika u zadnjih godinu – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva;
- f) Ovjerenu Izjavu da trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koja finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općina.

NAPOMENA POSLODAVCIMA

Trazena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ugovor o radu sa nezaposlenim osobama ne zaključivati prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja sa Općinom Ilidža

MP

(Podnositelj zahtjeva)

(Ovlaštena osoba)

Ilidža, _____